

Postani član Unije!

Poboljšanja u novom GAV-u idu u dobrom smjeru. Međutim, zaslužili ste mnogo više od toga! Kako bismo nastavili s uspjesima, potreban si nam ti! Samo zajedno možemo postići više. Postani član Unije i angažuj se za dobre plate i uslove rada.



Kolektivni ugovor (GAV)

Zahvaljujući GAV-u imaš bolje uslove rada nego što je to zakonski predviđeno. Na primjer, 13. platu, zagarantovan minimalac i plaćene praznike. GAV postoji samo ukoliko je veliki broj zaposlenih u sindikatu. Potreban ti je sindikat – a ti si potreban sindikatu.



Savjetovanje i pravna zaštita

Ako ti poslodavac ne isplaćuje 13. platu ili te otpusti tokom porodijskog odsustva, Unija je tu za tebe! Na godišnjem nivou se izborimo za oko 12 miliona franaka odštete za naše članove.



Povrat novca

Kao član Unije dobijaš povrat naknade za kontrolu sprovođenja GAV-a koju ti poslodavac odbija od plate. Jednom godišnje od nas dobijaš formular kojim možeš zahtijevati povrat tog novca.



Usavršavanje

Našim članovima nudimo brojne mogućnosti usavršavanja preko instituta «Movendo». Na godišnjem nivou možeš besplatno pohađati jedan kurs (hrana i noćenje su uključeni u cijenu). Pored toga ti isplaćujemo i do 1.000 franaka u svrhu stručnog usavršavanja.

Postani član!
Skeniraj QR kod:



Zajedno smo jaki!

Unia u tvojoj blizini

Unia Aargau-Nordwestschweiz

0848 11 33 44 ag-nws@unia.ch

Unia Bern/Oberaargau-Emmental

031 385 22 22 bern@unia.ch

Unia Berner Oberland

033 225 30 20 thun@unia.ch

Unia Biel-Seeland/Solothurn

032 329 33 33 biel@unia.ch

Unia Fribourg

026 347 31 31 fribourg@unia.ch

Unia Genève

0848 949 120 geneve@unia.ch

Unia Neuchâtel

0848 20 30 90 neuchatel@unia.ch

Unia Oberwallis

027 948 12 80 oberwallis@unia.ch

Unia Ostschweiz-Graubünden

0848 750 751 ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Unia Ticino

091 821 10 40 ticino@unia.ch

Unia Transjurane

0848 421 600 transjurane@unia.ch

Unia Valais

027 602 60 00 valais@unia.ch

Unia Vaud

0848 606 606 vaud@unia.ch

Unia Zentralschweiz

0848 651 651 zentralschweiz@unia.ch

Unia Zürich-Schaffhausen

0848 11 33 22 zh-sh@unia.ch

Unia Centralni sekretarijat

031 350 21 11 info@unia.ch

Dodatne informacije:
www.unia.ch/reinigung



**Kolektivni ugovor (GAV) za branšu
čišćenja 2026–2029: Važi za sve
zaposlene na njemačkom govornom
području Švajcarske**

**Sva tvoja prava na
jednom mjestu**

UNIA



Važna poboljšanja od 1. januara 2026.

Kolektivni ugovor (GAV) za branšu čišćenja na njemačkom govornom području Švajcarske reguliše tvoje uslove rada. Unia je za tebe ispregovarala novi GAV koji od 2026. donosi vidljiva poboljšanja.

Ukratko o najvažnijim promjenama:

- Minimalac raste. Od 2026. ćeš zarađivati 3% više, od 2028. još 2,5% više.
- Ukoliko završiš GAV obuku, od 2026. imaćeš platu veću za 5.4%.
- Sada su svi, čak i zaposleni s malim obimom posla, osigurani u slučaju bolesti. To je veliki napredak!

Zahvaljujući sindikatu i GAV-u postoji 13. plata, plaćeni praznici, i mnogo toga drugog.

Pregled najvažnijih izmjena

Veća plata

Od 1. januara 2026. ćete ti i tvoje kolege imati pravo na sljedeći minimalac:

Platna kategorija	Od 2026.	Od 2028.
Redovno čišćenje	po satu 21.40	21.95
Redovno čišćenje sa GAV obukom	po satu 22.90	23.45
Specijalno čišćenje	po satu 23.40	23.95
Specijalno čišćenje sa GAV obukom	po satu 24.90	25.45
Čišćenje bolnica	po satu 21.85	22.40
Čišćenje bolnica sa GAV obukom	po satu 23.35	23.90
Čišćenje vozila	po satu 23.20	23.75
Čišćenje vozila sa GAV obukom	po satu 24.70	25.25
Minimalac za zaposlene u branši čišćenja sa EBA obukom	mjesečno 4'200.–	4'200.–
Minimalac za zaposlene u branši čišćenja sa EFZ svjedočanstvom	mjesečno 4'700.–	4'700.–

Navedena satnica je osnovna plata bez naknade za odmor (+8,33%), naknade za praznike (+1,5% do 3.1%, u zavisnosti od kategorije), 13. plate (+8,33%) i ostalih dodataka.

Bolest, odmor, radno vrijeme

Plata u slučaju bolesti	Ako si bolestan/na, od 3. dana ćeš primati dnevnicе za bolovanje. To sada važi za sve, nezavisno od obima posla.
13. plata	Svako ko je zaposlen duže od tri mjeseca ima pravo na 13. platu.
Odmor	Do 20. godine: 5 sedmica Od 21. godine: 4 sedmice Od 50. godine sa najmanje 5 godina staža: 5 sedmica



Porodiljsko	Po zakonu: 16 sedmica sa 80% plate. Zaposlene koje nemaju zakonsko pravo dobiće zahvaljujuću GAV-u 8 sedmica sa 80% plate.
Praznici	9 plaćenih praznika
Put do posla	Ako putuješ do klijenta s uobičajenog radnog mjesta ili iz firme, radno vrijeme i troškovi puta ti moraju biti isplaćeni.
Ručak	Dobijaš 16 franaka dnevno za topli obrok, ako radiš najmanje 6 sati van svog uobičajenog radnog mjesta.
Uniforma	Firma mora da ti obezbedi uniformu. Pranje i održavanje moraš preuzeti na sebe.
Kontrole	Firme će se kontrolisati kako bi se spriječio damping plata.
GAV obuka za veću platu	Možeš besplatno pohađati obuku koja obuhvata 80 časova. Nakon toga ćeš dobiti 1,50 franaka više po satu. Članovi Unije uz to dobijaju i besplatne kurseve njemačkog. Prijavi se u sekretarijatu Unije!

Više informacija o svojim pravima dobićeš ovdje:

